

t29_prob_3

(TMYmap253rXnYJfiUzMcNNBCCNVTAAsQKqrf)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_prob_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_prob_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $k9_setfam_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_prob_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_prob_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_funct_2 X1 k5_numbers \\ & (k9_setfam_1 X0)) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & k5_numbers (k9_setfam_1 X0)))))) \Rightarrow (k3_prob_1 X0 (k1_prob_3 X0 \\ & X1) = k3_prob_1 X0 X1) \end{aligned} \quad (1)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge ((v1_prob_1 X1 X0) \wedge \\ & ((v4_prob_1 X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 \\ & X0)))))) \Rightarrow (\forall X2. ((v5_relat_1 X2 X1) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge \\ & (v1_funct_2 X2 k5_numbers (k9_setfam_1 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (\\ & k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k5_numbers (k9_setfam_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (k3_prob_1 X0 (k1_prob_3 X0 X2) = k3_prob_1 X0 X2)) \end{aligned}$$